



**Informacija o ponudi
Održivog paketa usluga
za finansijsku inkluziju i
zelenih proizvoda i proizvoda
usmjerenih na društveno
odgovorno finansiranje**

NLB Banka

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će NLB Banka d.d. Sarajevo od 12.06.2024. godine, u skladu sa novom Odlukom o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banke koju je donijela Agencija za bankarstvo FBiH, uvesti novi paket usluga pod nazivom NLB Paket za finansijsku inkluziju.

Opis	DA	NE	Planirane aktivnosti
Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju	✓		
Otvaranje / vođenje tekućeg računa i slanje mjesečnog izvoda po tekućem računu putem e-maila ili drugog elektronskog načina			
Izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje Debit Mastercard i / ili Visa Classic Debit kartice			
Korištenje usluga Web E-Bank / M-Bank / NLB SMS			
Usluge NLB Pay			
Odobrovanje, revidiranje i automatsko produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu			
10 bezgotovinskih naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti			
Promjena PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu			
Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH u visini raspoloživih sredstava na tekućem računu			

Korisnik NLB Paketa za finansijsku inkluziju plaća naknadu za vođenje paketa u visini od 0,3% prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu.

Usklađivanje visine naknade NLB Paketa za finansijsku inkluziju će se vršiti jednom godišnje, na osnovu podataka o visini prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou. Podatke o istom objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba.

Dodatno Vas obavještavamo o ponudi zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje za fizička i pravna lica sa sljedećim detaljima:

Opis	Tip klijenta	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
		DA	NE	DA	NE	DA	NE
Zeleni proizvodi		✓		✓			✓
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje		✓		✓			✓
Ukoliko je odgovor „Da“ banka će navesti opis kreditnog proizvoda i namjenu		ZELENI PROIZVODI: 1. NLB EKO KREDIT NAMJENA: Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl. Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva: -zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas, -izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta, - kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije, - kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima, - kupovinu i zamjenu vodenih i zračni toplotnih pumpi, - ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.		1. ZELENI PROIZVODI Kratkoročni i dugoročni kredit za zelene klimatske transakcije čija je namjena finansiranje investicionih projekata, ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost, refinansiranje ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost 2. PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE Dugoročni namjenski kredit za žene u biznisu, mlada preduzeća kao i preduzeća iz slabije razvijenih regija čija je namjena finansiranje stalnih sredstava, obrtnih sredstava i za retroaktivno finansiranje i refinansiranje			

	2. POTROŠAČKI NAMJENISKI KREDITI proizvod EKOAUTO - NAMJENA: -za kupovinu električnih i hibridnih vozila- proizvod EKOAUTO PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE: NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled NAMJENA: Za pokriće troškova studija NLB krediti za studente - program Work and Travel Kamatna stopa: NAMJENA: Za pokriće troškova studija		
--	--	--	--

FIZIČKA LICA

ZELENI PROIZVODI:

1. NLB EKO KREDIT

-Iznos: do 50.000 KM

-Rok: 13 mjeseci do 10 godina

-NKS: promjenjiva 3,49% ***EKS 3,89%** ili

12M EURIBOR+fiksna marža 2,59% ***EKS 5,60%**

***EKS** izračunata na iznos kredita 20.000 KM, uz mjenicu, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate 10 godina, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM).

Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz prethodnog primjera uz promjenjivu kamatnu stopu 3,49%, ali uz naknadu za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio **4,11%**, a uz naknadu za obradu kredita 1,5% **EKS** bi iznosio **4,22%** **EKS** uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.11.2024 (2,55).

- Naknada za obradu kredita: 1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke, 1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke, 0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

NAMJENA:

Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl.

Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva:

- zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas,
- izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta,
- kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije,
- kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima,
- kupovinu i zamjenu vodenih i zračnih toplotnih pumpi,
- ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.

2. POTROŠAČKI NAMJENSKI KREDITI **proizvod EKOAUTO**

- Iznos: do 100.000 KM
- Rok: 13 mjeseci do 10 godina
- NKS: Do 60 mjeseci promjenjiva NKS 4,99% ***EKS 5,80%** ili 12M EURIBOR +fiksna marža 2,89% ***EKS 6,28%**
Do 120 mjeseci promjenjiva NKS 5,59% ***EKS 6,46%** ili 12M EURIBOR +fiksna marža 2,99% ***EKS 6,41%**
***EKS** izračunata na iznos kredita 70.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknadu za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM) ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 938 KM za 5 godina, 1.855 KM za 10 godina).
Ukoliko bi klijent aplicirao po uslovima iz prethodnog primjera uz rok otplate 10 godina i NKS promjenjivu 5,59% i dodatno uz naknadu za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio 6,70%, a uz naknadu za obradu kredita 1,5%, ***EKS** bi iznosio **6,83%**.
***EKS** uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.11.2024 (2,55).

- Naknada za obradu kredita:
1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke,
1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke,
0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

Namjena:

-za kupovinu električna i hibridna vozila- proizvod EKOAUTO

PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE:

NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled

Kamatna stopa:

do 60 mjeseci fiksna NKS 3,30% **EKS 3,93%**

do 120 mjeseci fiksna 4,10% **EKS 4,78%**

Iznos kredita: do 50.000KM

Rok otplate: 13 mjeseci do 120 mjeseci

Naknade: Naknada za obradu zahtjeva - Bez naknade

Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada

Namjena: Za pokriće troškova studija

***EKS** izračunat na primjeru kredita za klijenta statusa 1, na iznos kredita 50.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate i troškove pribavljanja mjenice (5 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 670 KM za 5 godina, 1.325 KM za 10 godina).

NLB krediti za studente - program Work and Travel

Kamatna stopa:

do 12 mjeseci fiksna 4,40% ***EKS 8,01%**

do 24 mjeseca fiksna 5,50% ***EKS 7,50%**

Iznos kredita: do 5.000KM

Rok otplate: do 24 mjeseca

Naknade: Naknada za obradu zahtjeva – 1,5% minimalno 50,00KM

Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada

Namjena: Za pokriće troškova studija

***EKS** izračunata na iznos kredita 5.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, uz 1,50% naknade za obradu kredita, trošak pribavljanja mjenice (5 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM).